

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON PEDAGOŠKI ZAVOD TUZLANSKOG KANTONA - TUZLA		BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA TUZLA CANTON PEDAGOGICAL INSTITUTE OF TUZLA CANTON - TUZLA
--	--	--

## TEST IZ BIOLOGIJE ZA KANTONALNO TAKMIČENJE UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA TUZLANSKOG KANTONA

### GENETIKE SA BIOTEHNOLOGIJOM

Šifra _____	Školska 2017/18. godina	Ukupan broj bodova _____
-------------	-------------------------	--------------------------

#### UPUTSTVO ZA TAKMIČARE

- Vrijeme predviđeno za izradu testa je 90 minuta.
- Test se ispunjava isključivo hemijskom olovkom.
- Odgovori koji su prepravljani ili na bilo koji drugi način nejasni, neće se uzimati u razmatranje.

14.04.2018.godine

**I – Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora**

1. (2) Delecije su:
  - a) razmjena dijelova nehomologih hromozoma
  - b) razmjena dijelova homologih hromozoma
  - c) promjene u broju hromozoma
  - d) gubljenje pojedinih dijelova hromozoma
2. (2) Replikacija DNK-a se dešava u:
  - a) G<sub>1</sub>fazi
  - b) M fazi
  - c) S fazi
  - d) G<sub>2</sub>fazi
3. (2) Promjene u redoslijedu gena u hromozomu nazivaju se:
  - a) translokacije
  - b) delecije
  - c) inverzije
  - d) duplikacije
4. (2) RNK-a može da bude nosilac nasljednih informacija kod:
  - a) Protozoa
  - b) Bakterija
  - c) Virusa
  - d) Svih navedenih organizama
5. (2) Koje bolesti se nasljeđuju autosomalno:
  - a) Srpska anemija
  - b) Mišićna distrofija
  - c) Hemofilija
  - d) Ciroza jetre
6. (2) Hijazme se uočavaju u:
  - a) Diplotenu
  - b) Zicotenu
  - c) Leptotenu
  - d) Anafazi
7. (2) Fenotip organizma predstavlja:
  - a) Njegov genotip
  - b) Neke nasljeđene osobine
  - c) Cjelokupnu nasljednu uputu
  - d) Skup svih njegovih osobina

8. (2) Mutacijama gena nastaju:
- Novi oblici gena (aleli)
  - Novi oblici genoma
  - Novi oblici hromozoma
  - Novi oblici ćelija
9. (2) Antikodon je:
- je triplet koji se nalazi tRNK
  - je triplet koji nastaje transkripcijom DNK
  - je triplet komplementarnog kodu
  - je triplet koji se nalazi na ribozomu
10. (2) Centromera ima funkciju:
- Kinetike hromozoma
  - Razgradnje ćelijske opne
  - Direktne diobe jedra
  - Mitoze
11. (2) Kod različitih bioloških vrsta genetički kod je:
- Različit
  - Specifičan za vrstu
  - Univerzalan
  - Promjenljiv
12. (2) Razmjena dijelova nehomologih hromozoma je:
- Duplikacija
  - Translokacija
  - Delecija
  - Inverzija
13. (2) U sastav DNK-a ulaze azotne baze:
- Adenin, uracil, citozin, guanin
  - Uracil, citozin, guanin, timin
  - Citozin, timin, adenin, guanin
  - Uracil, adenin, timin, adenin
14. (2) Koja se od navedenih metoda koristi za ispitivanje nasljednih svojstava u velikim grupama ljudi:
- Genealoška
  - Citogenetička
  - Populaciono-statistička
  - Metoda blizanca

15. (2) Gen je:

- a) Segment DNA koji nosi informaciju za sintezu proteina
- b) Set homologih hromozoma
- c) Segmenti iRNK-a koji se sastoje od egzona i introna koji nose informaciju za sintezu proteina
- d) Molekul u sklopu DNA-a

16. (2) Tokom metafaze mitoze:

- a) formiraju se dve čerke ćelije sa  $2n$  hromozoma
- b) hromozomi se postavljaju u ekvatorsku ravan
- c) hromatide svakog hromozoma se razdvajaju
- d) dolazi do citokineze

17. (2) Osoba sa kariotipom 47 XXY ima:

- a) Daunov sindrom
- b) Tarnerov sindrom
- c) Klinefelterov sindrom
- d) sindrom mačjeg plača

18. (2) Sindrom mačijeg plača nastaje uslijed:

- a) Delecije kratkog kraka hromozoma 5
- b) Duplikacije kratkog kraka hromozoma 5
- c) Delecije kratkog kraka hromozoma 4
- d) Duplikacije dugog kraka hromozoma 4

19. (2) Novi oblici gena, alali nastaju:

- a) Prevođenjem genske upute
- b) Prepisivanjem genske upute
- c) Mutiranjem
- d) Čitanjem

20. (2) Šta je tačno u vezi sa iRNK-a?

- a) Nastaje prepisivanjem DNK u citoplazmi
- b) Nastaje translacijom sa DNK
- c) Nastaje transkripcijom tRNK
- d) Nastaje transkripcijom DNK u jedru

**II–Utvrdi koji su od navedenih iskaza tačni (T) odnosno netačni (N), zaokruži odgovarajuće slovo poslije svakog iskaza.**

- |  |          |
|--|----------|
| 21. (1) Somatske ćelije imaju haploidan broj hromozoma.                    | T      N |
| 22. (1) Daunov sindrom je nasljedno oboljenje koje se ubraja u genopatije. | T      N |
| 23. (1) Reparacija je proces prepisivanja genetičkog koda.                 | T      N |
| 24. (1) Gen se ubacuje u vektor za kloniranje, najčešće plazmid.           | T      N |
| 25. (1) Bioreaktor je vještačka životna sredina.                           | T      N |

**III-Definiši/Dopuni rečenice**

26. (2) Šta je transkripcija i u kojem dijelu ćelije se ona odvija? \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_.

27. (3) Hromozomska garnitura je \_\_\_\_\_  
 i može biti \_\_\_\_\_ i \_\_\_\_\_. Razlika između  
 njih je u \_\_\_\_\_.

28. (4) Kariotip je \_\_\_\_\_  
 Kariogram je \_\_\_\_\_  
 Homozigot je \_\_\_\_\_  
 Heterozigot je \_\_\_\_\_

29. (3) Hromozomsko inženjerstvo obuhvata: \_\_\_\_\_,  
 \_\_\_\_\_ i \_\_\_\_\_.

30. (2) Bioreaktor je: \_\_\_\_\_

31. (4) Kod je \_\_\_\_\_ baza u molekuli \_\_\_\_\_ i predstavlja šifru za određenu  
 \_\_\_\_\_ u sintezi \_\_\_\_\_.

**III-Poveži pojmove**

32. (2,5) Poveži po jedan pojam sa desne strane samo sa po jednim pojmom sa lijeve  
 strane, upisivanjem odgovarajućeg rednog broja na praznu crtu.

- |                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| 1. Introni        | _____ replikacija DNA |
| 2. Histoni        | _____ mRNA            |
| 3. Ribosom        | _____ pre mRNA        |
| 4. DNA polimeraza | _____ centromer       |
| 5. START kodon    | _____ centrosom       |
|                   | _____ metionin        |
|                   | _____ nukleosom       |

33. (2,5) Poveži po jedan pojam sa desne strane samo sa po jednim pojmom sa lijeve  
 strane, upisivanjem odgovarajućeg rednog broja na praznu crtu.

- |                   |  |
|-------------------|--|
| 1. Parenogeneza   | _____ diferencirane ćelije postaju nediferencirane |
| 2. Plazmid        | _____ ugradnja nukleotida u postojeću DNA          |
| 3. Insercija      | _____ proteinski omotač virusne čestice            |
| 4. Kapsida        | _____ razvitak embrija bez oplodnje                |
| 5. Totipotentnost | _____ kloniranje gena                              |
|                   | _____ proteini DNA eukariota                       |
|                   | _____ "majčinski učinak"                           |

34. (5) U faktore koji mogu izmjeniti genetičku strukturu populacije, tj. promjeniti njenu genetičku ravnotežu, spadaju:

- |                         |               |
|-------------------------|---------------|
| a) Genetička slučajnost | 1) a, b, c    |
| b) Mutacije             | 2) a, b, d    |
| c) Selekcija            | 3) a, c, d    |
| d) Migracije            | 4) a, b, c, d |

#### IV-Riješi zadatke

35. (4) Ako muškarac krvne grupe AB oženi ženu krvne grupe A, koje se krvne grupe mogu očekivati kod djece ovog muškarca i žene?

36. (5) Muškarac koji ima jedno Barrovo tijelo je stupio u brak sa ženom koja ima dva Barrova tijela. Napiši sve moguće kombinacije gameta i potomaka koje mogu formirati navedene osobe?

37. (5) Ako se čovjek sa smeđim očima oženi sa ženom plavih očiju i njihovo četvoro djece ima smeđe oči,


- a) Možemo li biti sigurni da je taj čovjek homozigot ili heterozigot za navedeno svojstvo? \_\_\_\_\_
- b) Šta je vjerovatnije od ove dvije mogućnosti? \_\_\_\_\_
- c) Ako imamo podatak da peto dijete ima plave oči da li će nam to možda dati odgovor?  
\_\_\_\_\_

**VI-POPUNI TABELE**

38. (4) Navedeni su neki od genetičkih poremećaje. Popuni tabelu!


DELECIJA	
SUPSTITUCIJA	
POLIPLOIDIJA	
	Genska mutacija dodavanja jedne ekstra nukleotidne baze u strukturu DNK

39. (4) Na slici se nalaze vrste hromozoma, na liniji/sterlici ispod označite koji su:



40. (5) Na skici označi slovima A, B i C: hromozom, centromeru i nit diobnog vretena.

- a) Koja faza mitoze je predstavljena na skici? \_\_\_\_\_
- b) Skiciraj (u praznom polju) fazu mitoze koja slijedi nakon faze na slici!

**RJEŠENJA:**

1. D
  2. C
  3. C
  4. C
  5. A
  6. A
  7. D
  8. A
  9. A
  10. A
  11. C
  12. B
  13. C
  14. C
  15. A
  16. B
  17. C
  18. A
  19. C
  20. D
  21. N
  22. N
  23. N
  24. T
  25. T
- 26. Transkripcija je proces prepisivanja informacije sadržane u DNA u obliku komplementarnog lanca m-RNA, a odvija se u jedru ćelije.**
- 27. skup hromozoma jedne ćelije, diploidna i haploidna. tome što se haploidna javlja u polnim ćelijama, a diploidna u tjelesnim ćelijama.**
- 28. Kariotip je ukupnost hromozoma koja karakteriše 1 vrstu.  
Kariogram je skup hromozoma jedne ćelije poredanih po obliku i veličini.**

**Homozigot je alalni par gena koga čine jednaki aleli.  
Heterozigot je alalni par gena koga čine različiti alali.**

**29. transfer hromozomskih fragmenata, transfer pojedinačnih hromozoma i gradnju vještačkih hromozoma.**

**30. Bioreaktor je biološki proizvodni uređaj.**

**31. Triplet, DNA, aminokiselina, proteina.**

**32. Rješenje: 4,3,1,/,5,2**

**33. Rješenje.5,3,4,1,2,/,**

**34. d) a, b, c, d**

**35. Rješenje: 2a) P: AB x AA**

**G: A,B x A,A**

**F<sub>1</sub>: AA (50%), AB (50%)**

**2b) P: AB x AO**

**G: A,B x A,O**

**F<sub>1</sub>: A (50%), B(25%) i AB (25%)**

**36. Rješenje:**

**P: XXX x XXY**

**G: X, XX x XX, Y, XY, X**

**P: XXX, XY, XXY, XX, XXXX, XXY, XXXY, XXX**

**37. RJEŠENJE:**

**a) P: ♂ Aa x ♀ aa**

**G: A a a a**

**F<sub>1</sub>: Aa Aa aa aa**

**50% 50%**

**P: ♂ AA x ♀ aa**

**G: A A a a**

**F<sub>1</sub>: Aa Aa Aa Aa**

**100% smeđe oči**

**b) Ne možemo biti sigurni da li je taj čovjek homozigot ili heterozigot za dato svojstvo.**

**Po ovim podacima vjerovatnija je mogućnost da je homozigot.**

**c) Podatak da peto dijete ima plave oči nam definitivno daje odgovor da je čovjek za dato svojstvo heterozigot.**

**38.**


DELECIJA	Gubitak dijela hromozoma
SUPSTITUCIJA	Pogrešno sparivanje baza u toku replikacije DNK
POLIPLOIDIJA	Povećan broj hromozomskih garnitura
INSERCIJA	Genska mutacija dodavanja jedne ekstra nukleotidne baze u strukturu DNK(A-T-T)

- 39. A-telocentrični hromozom,  
B-akrocentrični hromozom,  
C-submetacentrični hromozom,  
D-metacentrični hromozom.**

**40. RJEŠENJE:**

a) Metafaza.

b) U ekvatorijalnoj ravni.



**Anafaza**